

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, br. 02/18, 034/19, 038/20, 50/22 i 84/22), člana 14 stav 2 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 036/20) i člana 2 Odluke o utvrđivanju Nacrta Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti objavljuje

## PROGRAM JAVNE RASPRAVE

o utvrđivanju Nacrta Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite

1. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite održaće se u periodu od 29.11.2024. godine do 14.12.2024. godine.

2. Nacrt Odluke biće objavljen na web stranici Prijestonice Cetinje.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09 do 13 časova u zgradi Prijestonice, kancelarija br.2.

4. Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se 13.12.2024. godine u Sali na drugom spratu u zgradi Prijestonice sa početkom u 10h.

5. Javnu raspravu o Nacrtu odluke sprovodi Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.

6. Pozivaju se odbornici u Skupštini Prijestonice, predstavnici lokalne uprave, preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Prijestonica, mjesne zajednice, nevladine organizacije sa sjedištem u Prijestonici, pravna i fizička lica, da uzmu učešće u javnoj raspravi.

7. Prijedlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se dostaviti Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti u pisanoj ili elektronskoj formi na adresi Bajova br.2 ili na e-mail sekretarijat.ls@ Cetinje.me.

8. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti će razmotriti primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Broj: 03-128/14-628

Cetinje 29.11.2024. godine

SEKRETARKA

Aleksandra DAPČEVIĆ



Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore” br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 122 stav 1 tačka 2 Statuta Prijestonice („ Službeni list Crne Gore - opštinski propisi ” br. 49/18, 09/19 i 17/21) donosim:

## ODLUKU

### o utvrđivanju Nacrta Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite

#### Član 1

Utvrđuje se Nacrt Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite.

#### Član 2

Javna rasprava na Nacrt Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite određuje se u trajanju od 15 dana počev od 29.11.2024. godine do 14.12.2024 godine. Centralna javna rasprava održaće se 13.12.2024. godine u sali na drugom spratu u zgradi Prijestonice Cetinje sa početkom u 10 h.

#### Član 3

Nacrt Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite urađen je od strane obrađivača - Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i isti će sprovesti javnu raspravu.

Obrađivač je dužan da sačini Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, u kojem će zauzeti stav po pristiglim prijedlozima, primjedbama i sugestijama na Nacrt Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite.

#### Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na sajtu Prijestonice ([www.cetinje.me](http://www.cetinje.me)).

Broj: 01-128/24-2638

Cetinje, 29.11.2024. godine





## Obrazloženje

### Pravni osnov

Članom 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore” br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), propisano je da prije donošenja planova i programa za pojedine oblasti u opštini, urbanističkih projekata, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana, opština će obezbijediti učešće zainteresovane javnosti u donošenju odluka sprovođenjem postupka javne rasprave.

Opština će utvrditi program javne rasprave i odrediti organ koji će sprovesti javnu raspravu.

Javna rasprava se može sprovoditi i povodom drugih akata kojima se odlučuje o pitanjima od značaja za lokalno stanovništvo, u skladu sa statutom i odlukom opštine.

Javna rasprava ne može trajati kraće od 15 dana.

Članom 122 stav 1 tačka 2 Statuta Prijestonice („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi” br. 49/18, 9/19 i 17/21), je između ostalog propisano da gradonačelnik predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština.

### Razlozi

Razlozi za donošenje ove Odluke sadržani su u članu 59 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list Crne Gore”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 03/23), kojim je propisano da: „Opština može, u skladu sa materijalnim mogućnostima, obezbijediti materijalna davanja iz dječje zaštite, kao što su: pomoć za novorođeno dijete; refundacija za troškove usluga javne predškolske ustanove, i druga materijalna davanja. Vrste materijalnih davanja, bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana propisuje nadležni organ opštine.”

Članom 27 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) propisano je da: Opština, u skladu sa zakonom i drugim propisima u skladu sa mogućnostima, učestvuje u obezbjeđivanju uslova i unapređenju djelatnosti: zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja i drugih oblasti od interesa za lokalno stanovništvo i vrši prava i dužnosti osnivača ustanova koje osniva u ovim djelatnostima, u skladu sa zakonom.

### Sredstva za realizaciju Odluke

Za realizaciju ove Odluke nijesu potrebna finansijska sredstva.

Obradila:

Mirjana Lipovina

*M. Lipovina*

Aleksandra DAPČEVIĆ

SEKRETARKA



Na osnovu člana 39 stav 2 i člana 59, a u vezi sa članom 154 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list Crne Gore“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21, 03/23, 48/24 i 84/24), člana 27 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 73 stav 1 tačka 2 Statuta Prijestonice („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 49/18, 09/19 i 17/21), Skupština Prijestonice Cetinje, na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_2024. godine, donijela je

## **ODLUKU O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE**

### **I – OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1**

Ovom Odlukom utvrđuju se oblici socijalne i dječije zaštite čije ostvarivanje obezbjeđuje Prijestonica Cetinje (u daljem tekstu: Prijestonica), korisnici i obim ostvarivanja utvrđenih oblika zaštite, uslovi i postupak za njihovo ostvarivanje i druga pitanja iz ove oblasti u skladu sa zakonom.

Visina i obim ostvarivanja socijalne i dječije zaštite utvrđenih ovom odlukom određuju se u zavisnosti od sredstava u Bužetu Prijestonice Cetinje, opredijeljenih za te namjene.

#### **Član 2**

Pravo na oblike socijalne i dječije zaštite, pod uslovima i na način propisan ovom Odlukom, mogu ostvariti državljani Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Prijestonice, kao i strani državljani sa odobrenim stalnim ili privremenim boravkom na teritoriji Prijestonice.

Postupak za ostvarivanje prava na oblike socijalne i dječije zaštite utvrđene ovom Odlukom vodi organ lokalne uprave nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite i organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja sporta i mladih.

### **Član 3**

Prava i usluge socijalne i dječje zaštite utvrđene ovom Odlukom ostvaruju pojedinac i porodica pod uslovima i na način propisan ovom Odlukom.

Pojedinac je lice koje živi samo.

Porodicom u smislu ove Odluke smatraju se bračni i vanbračni drugovi i djeca (bračna, vanbračna, usvojena i pastorčad), srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva kao i srodnici u pobočnoj liniji uključujući i druge srodnike koji zajedno žive, dijete koje ne živi u porodici, ako je na redovnom školovanju u srednjoj školi, do kraja roka propisanog za to školovanje i bračni drug bez obzira gdje živi.

### **Član 4**

Korisnik prava iz socijalne i dječje zaštite ima pravo na zaštitu ličnih podataka u skladu sa propisima Zakona iz socijalne i dječje zaštite i propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

### **Član 5**

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

## **II – OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE**

### **Član 6**

Oblici socijalne zaštite u smislu ove Odluke su:

1. Jednokratna pomoć;
2. Jednokratna novčana pomoć porodiljama koje nemaju zasnovan radni odnos;
3. Naknada dijela troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO)

### **Jednokratna pomoć**

### **Član 7**

Pravo na jednokratnu pomoć, kao vid materijalne podrške, ima pojedinac ili porodica koji se zbog posebnih okolnosti koje utiču na materijalno i zdravstveno stanje, nađu

u stanju socijalne potrebe i ista se odobrava u slučajevima:

- zadovoljavanja osnovnih životnih potreba (nabavka namirnica, neophodne garderobe, sredstava za ličnu higijenu, kao i zadovoljavanje drugih potreba za domaćinstvo za koje Sekretarijat procijeni da su neophodne);
- nesrećnim slučajem nastupila smrt jednog ili više lica;
- član porodice obolio od teške bolesti (maligna oboljenja, dijabetes, hemofilija, duševna bolest i poremećaji gdje je predviđena hospitalizacija, progresivna nervno-mišićna oboljenja, cerebralna paraliza, multipleks skleroza, reumatska groznica, koronarne i cerebrovaskularne bolesti, hronična bubrežna insuficijencija, cistična fibroza i druge bolesti sa teškim posljedicama);
- nastupila izuzetno teška materijalna situacija koja se nije mogla predvideti (požar, poplava, zemljotres, klizište ili druge nepogode i oštećen je stambeni prostor koji isti koriste) a naknadu štete pojedinci ili porodice ne mogu da ostvare po nekom drugom pravnom osnovu;
- u drugim slučajevima kada, prema mišljenju Sekretarijata, postoje opravdani razlozi za pružanje jednokratne pomoći.

### **Član 8**

Pravo na jedokratnu pomoć mogu ostvariti lica nesposobna za rad, samohrana lica, lica sa invaliditetom, korisnici materijalnog obezbjeđenja, pojedinci i porodice za koje se na osnovu priložene dokumentacije može utvrditi da se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Staratelj (hranitelj) djeteta bez roditeljskog staranja ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć, bez obzira na visinu prihoda.

### **Član 9**

Pravo na jednokratnu pomoć, porodica ili pojedinac može ostvariti najviše dva puta u toku kalendarske godine, s tim što pojedinačni iznos pomoći ne može biti veći od jedne minimalne zarade obračunate u mjesecu u kojem se pomoć odobrava.

Pravo na jednokratnu pomoć može se ostvariti i više od dva puta u kalendarskoj godini, s tim da ukupna sredstva po ovom osnovu ne prelaze dvostruki iznos minimalne zarade u mjesecu u kojem se pomoć odobrava.

Izuzetno, u slučajevima iz člana 7 stav 1 alineja 2, 3 i 4 ove Odluke jednokratnu pomoć, porodica ili pojedinac može ostvariti u visini do petostrukog iznosa minimalne zarade u toku kalendarske godine.

## **Član 10**

Jednokratna pomoć se, osim u novčanom iznosu, može dodijeliti i u vidu prehrambenih ili higijenskih paketa, drva za ogrijev i sl.

## **Član 11**

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva nadležnom Sekretarijatu, na propisanom obrascu uz sljedeće dokumentaciju:

- Uvjerenje o prebivalištu ili uvjerenje o stalnom/privremenom boravku;
- Fotokopija lične karte ili pasoša;
- Fotokopija kartice žiro računa/potvrda iz banke o broju žiro računa podnosioca zahtjeva;
- Dokumentaciju kojom se dokazuje visina primanja;
- Ljekarska dokumentacija ukoliko je razlog traženja pomoći zdravstveno stanje;
- Uvjerenje o nezaposlenosti ukoliko je podnosilac nezaposleno lice;
- Rješenje Centra za socijalni rad ukoliko je podnosilac korisnik nekog prava shodno pravima iz Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
- Ostala dokumentacija kojom se dokazuje stanje socijalne potrebe.

## **Član 12**

Po zahtjevima za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć odlučuje Gradonačelnik na osnovu mišljenja Sekretarijata.

U postupku davanja mišljenja Sekretarijat utvrđuje socijalno-anamnestičke podatke za podnosioca zahtjeva nakon čega dostavlja Gradonačelniku zahtjev sa mišljenjem i prijedlogom za odlučivanje.

### **Jednokratna novčana pomoć porodicama koje nemaju zasnovan radni odnos**

## **Član 13**

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti porodilja koja ispunjava uslove:

- da je crnogorska državljanica i ima prijavljeno prebivalište u Prijestonici najmanje 6 mjeseci prije rođenja djeteta;



- da je strana državljanka sa odobrenim stalnim/privremenim boravkom u Prijestonici Cetinje, najmanje šest mjeseci prije rođenja djeteta;
- nema zasnovan radni odnos to jest nalazi se na evidenciji nezaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;

Pravo iz stava 1 ovog člana ostvaruje se u iznosu od 500,00 eura.

Pravo iz stava 1 ovog člana, ostvaruje se u nadležnom Sekretarijatu koji vodi postupak shodno odredbama Zakona o upravnom postupku, podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu uz sljedeću dokumentaciju:

- Uvjerenje o prebivalištu porodilje ili uvjerenje o stalnom/privremenom boravku;
- Fotokopija lične karte ili pasoša;
- Fotokopija kartice žiro računa ili potvrda iz banke o žiro računu podnositeljke zahtjeva;
- Uvjerenje o nezaposlenosti koje izdaje Zavod za zapošljavanje Crne Gore
- Izvod iz registra rođenih za novorođeno dijete.

Pravo iz stava 1 ovog člana može se iskoristiti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

### **Naknada dijela troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO)**

#### **Član 14**

Mogućnost na naknadu dijela troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO) imaju bračni, odnosno vanbračni supružnici, odnosno žena koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, od kojih je makar jedan supružnik državljanin Crne Gore sa prebivalištem na teritoriji Prijestonice od najmanje 12 mjeseci ili strani državljanin sa odobrenim stalnim / privremenim boravkom od najmanje 12 mjeseci i da ovo pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore.

#### **Član 15**

Priestonica Cetinje obrazuje Komisiju za MPO.

Komisiju imenuje Gradonačelnik Prijestonice. Komisija donosi Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za medicinski potpomognutu oplodnju i raspisuje javni poziv.

Komisija razmatra prispjele zahtjeve, sačinjava rang listu i donosi Odluku o raspodjeli sredstava za medicinski potpomognutu oplodnju.



Na osnovu Odluke Komisije, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje će sa dobitnicima sredstava zaključiti pojedinačne ugovore kojima će se urediti međusobna prava i obaveze.

## **II DJEČJA ZAŠTITA**

### **Član 16**

Oblici dječije zaštite:

1. Novčana naknada za novorođeno dijete;
2. Refundacija za troškove usluga javne predškolske ustanove;
3. Novčana naknada za kupovinu školskog pribora.

### **Novčana naknada za novorođeno dijete**

### **Član 17**

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja, staratelj ili hranitelj koji ispunjava uslove:

- da je crnogorski državljanin i ima prijavljeno prebivalište u Prijestonici najmanje 6 mjeseci prije rođenja djeteta;
- da je strani državljanin sa odobrenim stalnim/privremenim boravkom u Prijestonici, najmanje šest mjeseci prije rođenja djeteta;
- da pravo na naknadu za novorođenče (novčana, poklon paket opreme za bebe) nije ostvario u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore, u slučaju da drugi roditelj djeteta ima prijavljeno prebivalište u drugoj opštini;

### **Član 18**

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete ostvaruje se u nadležnom Sekretarijatu koji vodi postupak shodno odredbama Zakona o upravnom postupku, podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu uz sljedeću dokumentaciju:

- Izvod iz matičnog registra rođenih za novorođeno dijete;
- Fotokopije lične karte/pasoša oba roditelja;
- Uvjerenja o prebivalištu/boravištu za oba roditelja;

- Fotokopija kartice žiro računa/ potvrda iz banke o broju žiro računa podnosioca zahtjeva;
- Uvjerenje nadležnog sekretarijata da nije ostvareno pravo u drugoj opštini ukoliko drugi roditelj djeteta ima prebivalište u drugoj opštini.

### **Član 19**

Visina novčane naknade za novorođeno dijete utvrđuje se u visini od 500,00 eura.

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može se ostvariti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

### **Refundacija za troškove usluga javne predškolske ustanove**

#### **Član 20**

Pravo na refundaciju za troškove usluga javne predškolske ustanove može ostvariti jedan od roditelja, staratelj ili hranitelj koji ispunjava sljedeće uslove:

- da je crnogorski državljanin i ima prijavljeno prebivalište u Prijestonici Cetinje;
- da je strani državljanin sa odobrenim stalnim ili privremenim boravkom koji ima boravište u Prijestonici Cetinje najmanje 12 mjeseci;
- da je dijete redovno upisano i redovno koristi usluge ove predškolske ustanove, što se uzvrđuje na osnovu izvještaja o broju redovnih korisnika usluga, koji se svakog mjeseca dostavlja nadležnom sekretarijatu;
- da dijete ne ostvaruje pravo na besplatno korišćenje usluga predškolske ustanove po nekom drugom osnovu.

#### **Član 21**

Pravo na novčanu naknadu za troškove usluga javne predškolske ustanove ostvaruje se u nadležnom Sekretarijatu Prijestonice Cetinje, podnošenjem Izvještaja o broju redovnih korisnika javne predškolske ustanove.

Gradonačelnik Prijestonice i javna predškolska ustanova zaključiće Sporazum kojim se bliže definišu međusobna prava i obaveze.

Visina novčane naknade se usklađuje jednom godišnje, shodno propisima za ovu oblast.

## **Novčana naknada za kupovinu školskog pribora**

### **Član 22**

Pravo na novčana sredstva za kupovinu školskog pribora imaju učenici koji su upisani u prvi razred osnovnih škola na teritoriji Prijestonice.

Sekretarijat nadležan za poslove obrazovanja, sporta i mladih, po službenoj dužnosti pribavlja spisak učenika koji su upisani u prvi razred.

Naknada iz stava 1 ovog člana iznosi minimum 50 eura.

## **POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE UTVRĐENIH OBLIKA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE**

### **Član 23**

Postupak za ostvarivanje prava na oblike socijalne i dječije zaštite utvrđene ovom Odlukom, Sekretarijat vodi po službenoj dužnosti ili po zahtjevu lica, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, usvojioca, hranitelja ili staraoca.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji se prilazu potrebna dokumenta (dokazi o ukupnim prihodima, zdravstvenom stanju i dr.)

Obrasci su sastavni dio ove Odluke.

Podnosilac zahtjeva je odgovoran za tačnost podataka koje unosi u obrazac zahtjeva iz stava 2 ovog člana.

### **Član 24**

Isplata novčanih sredstava, po svim navedenim pravima iz ove Odluke, može se izvršiti isključivo na žiro račun koji glasi na podnosioca zahtjeva.

### **Član 25**

Priestonice može, u skladu sa finansijskim mogućnostima, učestvovati u finansiranju usluga socijalne i dječije zaštite koje nijesu predviđene ovom Odlukom, a koje sprovode licencirani pružaoci usluga na teritoriji Priestonice.

## **Član 26**

Sredstva za isplatu pomoći po ovoj Odluci obezbjeđuju se u Budžetu Prijestonice za svaku kalendarsku godinu, u skladu sa finansijskim mogućnostima.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 27**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o oblicima socijalne i dječje zaštite („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 21/11, 21/12, 08/17, 24/18 i 14/19, 063/22, 036/23).

### **Član 28**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.



## **O b r a z l o ž e n j e**

### **Pravni osnov**

Članom 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore” br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), propisano je da prije donošenja planova i programa za pojedine oblasti u opštini, urbanističkih projekata, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana, opština će obezbijediti učešće zainteresovane javnosti u donošenju odluka sprovođenjem postupka javne rasprave.

Opština će utvrditi program javne rasprave i odrediti organ koji će sprovesti javnu raspravu.

Javna rasprava se može sprovoditi i povodom drugih akata kojima se odlučuje o pitanjima od značaja za lokalno stanovništvo, u skladu sa statutom i odlukom opštine.

Javna rasprava ne može trajati kraće od 15 dana.

Članom 122 stav 1 tačka 2 Statuta Prijestonice („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi ” br. 49/18, 9/19 i 17/21), je između ostalog propisano da gradonačelnik predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština.

### **Razlozi**

Razlozi za donošenje ove Odluke sadržani su u članu 59 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list Crne Gore”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 03/23), kojim je propisano da: „Opština može, u skladu sa materijalnim mogućnostima, obezbijediti materijalna davanja iz dječje zaštite, kao što su: pomoć za novorođeno dijete; refundacija za troškove usluga javne predškolske ustanove, novčana naknada za kupovinu školskog pribora i druga materijalna davanja. Vrste materijalnih davanja, bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava iz stava 1 ovog člana propisuje nadležni organ opštine.”

Članom 27 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) propisano je da: Opština, u skladu sa zakonom i drugim propisima u skladu sa mogućnostima, učestvuje u obezbjeđivanju uslova i unapređenju djelatnosti: zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja i drugih oblasti od interesa za lokalno stanovništvo i vrši prava i dužnosti osnivača ustanova koje osniva u ovim djelatnostima, u skladu sa zakonom.

### **Sredstva za realizaciju Odluke**

Za realizaciju ove Odluke obezbjeđena su finansijska sredstva u budžetu Prijestonice.

SEKRETARKA  
Aleksandra DAPČEVIĆ